



Nota informativa N° 6: TABELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI VETROCAMERA

<u>Tipologia</u>	<u>Trasmittanza</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Trasmittanza</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Trasmittanza</u>
4/6/4	Ug = 3,3	4/6/4 B.E.	Ug = 2,5	4/6 argon/4 B.E.	Ug = 2,0
4/9/4	Ug = 3,0	4/9/4 B.E.	Ug = 2,0	4/9 argon/4 B.E.	Ug = 1,6
4/10/4	Ug = 3,0	4/10/4 B.E.	Ug = 1,8	4/10 argon/4 B.E.	Ug = 1,5
4/12/4	Ug = 2,9	4/12/4 B.E.	Ug = 1,6	4/12 argon/4 B.E.	Ug = 1,3
4/14/4	Ug = 2,8	4/14/4 B.E.	Ug = 1,5	4/14 argon/4 B.E.	Ug = 1,2
4/15/4	Ug = 2,8	4/15/4 B.E.	Ug = 1,4	4/15 argon/4 B.E.	Ug = 1,1
4/18/4	Ug = 2,7	4/18/4 B.E.	Ug = 1,4	4/18 argon/4 B.E.	Ug = 1,1
4/20/4	Ug = 2,8	4/20/4 B.E.	Ug = 1,4	4/20 argon/4 B.E.	Ug = 1,2
55.1/12/4	Ug = 2,8	55.1/12/4 B.E.	Ug = 1,6	55.1/12 argon/4 B.E.	Ug = 1,3
44.1/12/4	Ug = 2,9	44.1/12/4 B.E.	Ug = 1,6	44.1/12 argon/4 B.E.	Ug = 1,3

B.E. = vetro basso emissivo